

Beogradskie Novine

Br. 161.

BEOGRAD, četvrtak 14. juna 1917.

Godina III.

Ratni izveštaji.

Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 13. juna,

Istočno i jugo-Istočno bojište:

Neizmijenjeno.

Talijansko bojište:

Kako se vidi iz neprijateljskih izveštaja i opet je loše vrijeme, koje je sprječavalo u posljednjim danima, da se razvije talijanska napadna snaga. Tako je na visini Sette Communi (Sedam opština) mogao neprijatelj istom uveče da preduzme svoje napade, sa kojima je započeo ponaprijre u području Zebia, a poslije ponoći protiv Monte Forno i pograničnih višina. Naše čete iz alpinskih krajeva odbile su neprijatelja. Neprijatelj je pretrpio osobito na svom sjevernom krilu vrlo teške gubitke.

Kod vojske na Soči traje mjestilice živahnna topnička borba.

Načelnik glavnog stožera,

Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 13. juna.

Zapadno bojište:

Front priestolonasljednika Ruprechta bavarskog:

Snažnom vatrom borila su se obotništva u zavijaku Yperna i južno od Douve-a. Zapadno od Warneona pošlo je za rukom Englezima, da zbog naše topničke vatre prijedju u napad samo na nekoliko mesta fronta. Napadne kolone, koje su ipak pošle napred morale su da odstope zbog vatre našeg topništva i pješadije. U večer nje na jednici način uspio ponovni napad Engleza. Zapadno od druma Arras-Lens ospao je neprijatelj jakom vatrom naše položaje. Jake engleske snage, koje su preduzele na sjevernoj obali potoka Souchez s napad i prodrije na naše položaje baćene su natrag našim snažnim protivnapadom. Ostatke neprijatelja protjerane naše napadne čete u borbi sa ručnim granatom.

Front njemačkog priestolonasljednika:

Na pojedinim odsjeclima fronta na Alsini, u Champaign i na Maasi bila je u vremenu na vrijeme jaka topnička vatra.

Front vojvode Albrechta Württembergskog:

Nema ništa novoga.

Na Istočnom i makedonskom bojištu nije bilo većih borbi.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Podlistak.

Bora Stanković:

Balkanski tipovi.

Blagoje.

Cela ga je varoš znala. Kad dodje subota pazari dan, uzajmi ma od koga dve do tri krune pa trguje sitnurijom preprodajući je. Uzajmijenu glavnici vrati, a „čar“ popije.

Pričaju, a i on koliko se puta hvali, kako je bio nekad imućan; držao bakalnicu, imao dučan, kućicu i jednu sakatu sestrut. Ali nekako od kad se mol stric oženio ovom strinom koju je on tobož mislio da prosi, on se propio, i malo po malo dučan napustio, svoju kućicu dao sestrili po varoši i mehanama da služi, dok naposletku nije stalno preselio kod strica, da tu kod njega ne tražeći nikakve plate do samo hleba, starog odela i prenočišta u štall živi i služi ga što treba po kući.

Kad se napije, skupi svu strinljnu decu, i mene, pa nas vodi po šećerdžijnicima, kupuje nam šta hoćemo, onda nas pošle da odemo strini i povoljimo joj se što nam je nakupovao, a on podje pozadi nas, gleda, smeška se i peva neku svoju omiljenu pesmu...

— Pevaj, pevaj, a sutra gladowaće! dočekivala bi ga strina srdito.

On zastade, nasloni se na zid, pa je gleda nekim čudnim pogledom.

— A što? zar si mi ti novaca da... Moje pare ja pijem! — I, kao u

Ratni ciljevi.

Između Rusije i sporazumnih sila izbili su ozbiljni nesporazumi. Rusija nije okrenula ledja samo carizmu, nego i svim ratnim ciljevima, radi kojih su sporazumne sile stupile u rat. Ovi su ratni ciljevi sadržani u talijanskih ugovorima, koji su sklopljeni djevoljno već prije rata, a dijelom su popunjeni tečajem ovoga rata. Potreba, da se ovi ugovori popune, pokazala se onim časom, kada je stupila u rat na strani sporazumnih sila ponajprije Italija, a poslije Rumunjska, jer ni ove dvije države nisu htjele, da poslike pobijedonosnog rata ostanu praznih šaka. U glavnom nam ovu ciljevi nisu ostali nepoznati, jer su ih sporazumne sile u odgovoru na Wilsonovu notu objavile sasvim javno. Njihova je svrha, da na račun središnjih vlasti urede za sva vremena svjetsko gospodstvo sporazumnih sila, da provedu „reorganizaciju“ Europe, kojom bi Austro-Ugarska i Njemačka izgubile na jugu, sjeveru i zapadu znatne dijelove svoga zemljišta i bile na dugo vrijeme osudjene na mirtvilo. Pojednosti ovih ciljeva znamo i iz mnogih članaka i parlamentarnih govorova.

Dok je ruska politika bila još imperialistička, nisu se sile sporazuma trebale da stide svojih osvajača težnji i mogle su da otvoreno priznavaju sve, što im je bilo na srcu. Sastavili su druge nastale prilike onim časom, kada ruska revolucija nije krenula onim putem, kako su to željeli i nadali se moćnicu u Londonu, kada je njihov plaćenik Miljukov morao da se makne sa svoga mesta. Ruska revolucija, koja se nalazi u prvoj svojoj majskoj proljetnoj fazl, nema ništa zajedničkoga sa niskom i pokvarenom zapadnom demokracijom i velike su iznenadne izbile razlike između zapadnog i istočnog pojmanja stvari i prilika. Zbog promjenjenih principija, neće današnja Rusija ništa da zna o osvajačkoj politici, one želi mir „bez aneksija i odšteta“ i naravno ne brine se za obaveze, koje je preuzeala na sebe pređašnja protjerana vlada. U prvi čas pokušale su Francuska i Engleska takođe i sa svoje strane da dokažu, kako one ne žele osvajanja, ali pod tom izjavom mislili se na zapadu nešto po-

sve drugo, nego na istoku. Sporazumno silama pošlo je za rukom, da pod krinkom tako zvane slobode svih naroda, pravednosti i prava samoopredjeljenja, nadju način, da na oko opravdaju svoje pljačkaške ciljeve i dovedu ih u vezu sa mirom bez aneksija i odšteta.

Rusija se medjutim nije dala da zvara ovakvom opsjenama, što više ona je i dalje tražila i traži najodlučnije rezerviju ratnih ciljeva. Na 24. juna sastaje se u Parizu konferencija, na kojoj će se raspraviti ovo pitanje. Sporazumno silama ova konferencija nije baš najprijetnija i kako je njima priđuši pokazuje najbolje vijest, da je u Petrogradu otvoren pokušaj, da se ukrađu svi tajni ugovori; pošto ovakova politika spada u sistem Engleske, skoro bi čovjek mogao da vjeruje ovim vijestima! Objava ovih tajnih dokumenata uništila bi jednim časom cijelu zgradu laži i svjet bi doznao, da su se sporazumne sile sastavile sa carišćkom Rusijom, ne radi nekih idealja nego radi pljačke, najveće pljačke, koju poznaje dosad svijet i svjetska povjesnica.

Danas znaju u Parizu i Londonu, da Rusija neće više ni da čuje za ovakove poslove i da će na konferenciji morati da učini vrlo velike ustupke, ako budu htjele, da se makar kako sporazume. Svakako će položaj Rusije kod ove konferencije biti najpovoljniji, jer Rusija ne treba ničije više pomoći radi osvojenja Carigrada ili da očuva prestiž na Balkanu. Sastavili drugačije stote prilike kod sporazumnih sila, jer one bez vojne pomoći Rusije moraju za uvijek da sarane sve svoje velike osnove, što više one mogu izgubiti više, nego što su i onako dosada izgubile. Jer Amerika je daleko i njezina pomoć još dalje. Rusija može sporazumne sile da privede ne samo iskrenosti nego i čednosti, jer velike pljačkaške osnove neće nikada više prisiljiti rusku vojsku, da proljeva svoju krv. Nikada za cijelo vrijeme ovoga rata nije kucnuo ozbiljniji čas za Englesku, Francusku i Italiju. Na kraju treće ratne godine potonule su sve njihove nade. Pokazalo se, da su ratni ciljevi, za koje su sporazumne sile dosad žrtvovale milijune svojih ljudi i prolije potoke krvi — neizvedivi.

Strina oslobodi i uteče. On tada pusti ruke stricu, stade predaj, i otpoče ga moliti:

— Nemoj, gazda, grehoja je, nemoj, branjo je strinu. — Ženska strana. Slaba je ženska strana!... A stric stao, zgrano se i sav se trese od jeda.

— Ti li bre, psetg? (viknu on gušću se od drskosti Blagojeve i dohvati štap te ljudi Blagoja po glavi. Šiknu krv. Blagoje se povede i, sav oblichen krvlju izidje, dodje do bunara, ispra glavu, metu duvan na ranu, te krv zasta. I, metnuvši ruke pod pojaz, klateći se, odo pognuti glave...

I valjda zato strina ga je pazila.

Svako veće, uz jelo, davalu mu je po jednu veliku čašu vina. A uvek stara odela i žmli ponjavje, da ima čime da se uvlja noću, tamo u štali gde je spavao.

Jednom se strina razbole. Stric běše na putu, te nemaše nikko da se brine o deci i kući. Tako Blagoja uze sve na sebe. Čistio je kuću, nameštao decu, oblačio ih i radio sve poslove po kući kao neka žena. I kad bi u veće sve spremio, decu namirio, uspavao, onda bi se na prag od sobe u koju ležaše strina i celu bi noć probudio, čekajući da joj što god ne zatreba. Ako slučajno čuje što od žena da joj treba kakve poslove, odmah bi otrčao i donosio. Jednom uzeo pa napunio pojaz i nedra pomoranđama, limunovima i drugim voćem. Ide smje se; mi trčimo oko njega tražeći mu, on nas odbija;

— Hajd, hajd! nije za vas!

Zatim udje strini u sobu i ne govo-

Abdikacija kralja Konstantina?

Nastupanje Talijana u Epiru.

Postupno raspodjeljivanje sporazumnih sila:

Kb. Atena, 13. juna.

Prema Havasovoj vijesti u ponedjeljak prije podne konferisao je navodno komesar sporazumnih sila Jonnart s ministrom predsednikom Zaimisom. Jonnart je u toku konferisanja zahtjevao u ime zaštitnih sila, da kralj abdicira, pa da se označi nasljednik sa isključenjem prijestolonasljednika. Zaimis je navodno priznao nekoristljublje sila, kojima je jedini cilj uspostavljanje jedinstva Grčke na osnovi ustava, pa je navodno odgovorio, da se kraljeva odluka može donijeti tek veće poslike sastanka krunskog savjeta.

U prkos izazivanju izvjesnih agitatora nije mir u ulicama poričen.

Pošto je navodno Zaimis predao Jonnartu pismo, sa kraljevom abdikacijom, blvši je kralj izjavio navodno namjeru, da se ukrci na jedan engleski brod, pa da preko Italije oputuje u Svaicarsku. Čete, koje su stajale na raspoređenju glavnog komesara sila, dobole su zapovijest, da se ne iskrcaju dok odluka kraljeva ne bude izjavljena.

Prva vijest o abdikaciji.

Kb. Atena, 13. juna.

Havas izjavlja: Kralj Konstantin abdicira u navodnom korist svoga sina Aleksandra.

Jonnart glavni komesar u Grčkoj.

Kb. Bern, 13. juna.

„Progres de Lyon“ izjavlja: Govori se, da je Jonnart imenovan glavnim komesarom za Grčku. Najprije je trebao da bude imenovan francuskim poslanikom u Ateni, ali kao glavni komesar sila zaštite stavljen je u položaj, da u ime svih sila sporazuma jače diela i utiče.

Zastupnici sporazumnih sila u Grčkoj.

Kb. London, 13. juna.

Lord Robert Cecil izjavlja je u donjem domu, da će Jonnart zastupa-

reći joj ništa, sve sruči pred nju.

Strina se zabezknula, pa ga srdi to gleda:

— Lud li si? Šta će mi to, a?...

On čuti i čese se po glavi.

— Kazuj, Šta će mi to? Gde nadle pare? Neću ti ovo, neću! I poče da bacai i gura od sebe.

On se sagao, pa ono što ona baci skuplja i ponovo joj pruža.

— Jedi, jedi! nudji je.

Strina luta što on i onako nema, pa još sada kupuje, troši, srdita i ne gleda ga.

— Neću. Ne gledaš sebe! Dokle ćeš...?

— Ako, ako... Dok živim, dole... Sudjeno je!... A glas mu još više drhti.

Šta će? Da ga ne bi sastavio odblačila, strina uzme i nešto okusi. On tada od silne radosti stricu u kuću, skrče, grli nas, decu, ljubi i diže čak do tavanice.

I za njena bolovanja ni kapi pića ne okusi. Ali čim se ona pridiže, odi i napi se kao zemlja.

I stric je pio. Beše, Istina, bogata kuća, izobilna svačim, ali nemaše sloge i ljubavi. Sirota strina! Onako visoka, crnomanjasta, suva; s crnim krušnim očima, dugačkim, tamnim obrvama, malim i upijenim ustima — beše i radenica kô kritica. Od rane zore do mrka mračna ona je bila uvelik u poslu. Količko bi puta u pola noći došla kod nas, bežeći od pijana strica, prespavala bi tu, dok se on istreznal, i uvek pre svačina vraćala bi se natrag, kući. Poče i pobolevati onako „s nogu“, ali joj nikko

Izaze: dnevno u Jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Pojedini brojevi:

U Beogradu i u krajnjima zapadnijim od c. i kr. čete za boju i druge poslove... 8 holar
U Beogradu za dostavu u kuću... 250
U Hrvatsko-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po olijni od... 10 holar
Izvan ovog područja po olijni od... 12 holar
Oglas po cijeniku.

Mjesečna pretplata:
U Beogradu i u krajnjima zapadnijim od c. i kr. čete za boju i druge poslove... 250
U Beogradu za dostavu u kuću... 250
U Hrvatsko-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji... 250
U ostatim krajnjima Austro-ugarsko monarhije... 250
U inozemstvu... 450

Uredništvo: BEOBRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.
Uprava i primanje pretplate Topliški venac broj 21. Telefon broj 25.
Primanje oglasa Kneza Mihaila ul. broj 38. Telefon br. 248.

Oglas po cijeniku.

Godina III.

ti Francusku i Englesku u Grčkoj, kada ove budu htjele da nešto traže od Grčke. Inače će Francuska, Rusija i Velika Britanija biti zastupane u Grčkoj kao i do sad.

Kako sporazumne sile uspostavljaju „jedinstvo Grčke?“

Nasilja talijanskih četa. Iskrcavanje sporazumnih četa u Itci.

posjeću mir? Ne, nego da ga zaprijeći! Iz ruskog se najčešće svakim danom ispoljava sve to više težnja za mirem, pa su mnogi prijatelji mira u Rusiji zbog toga upravili svoje poglede na Ameriku. Ta ondje stanjuje veliki apštol mira Wilson! Zar im on ne će da priskoči u pomoć? Ne! On im je zašao za ledju! Taj osebujni propovjedač mira šalje jednu poslanicu vlastodržcima na Nevi, kojom traži rat do krajinosti, i opominje da se Njemačkoj ne ponudi mir, jer bi ta prokleta omražena Njemačka mogla još biti toliko drzovita, da tu ponudu za mir prihvati. Ovaj postupak je američkom predsjedniku konačno skinuo masku sa prave njegove obrazine. Nadamo se, da će ova poslаницa onim ruskim krugovima, koji imaju moći da odluče o ratu ili miru, pokazati u potpunom svjetlu pravu svrhu saveza protiv Njemačke.

Slobodna Poljska.

I Poljaci u Rusiji priznaju varšavski narodni savjet.

Kb. Bern, 13. juna.

Prema vijestima švajcarskih novina iz Moske, zaključili su poljski demokrati u svome kongresu, da Poljaci emigranti, koji i danas žive u Rusiji, ne čine ni kojem pogledu tjerati samostalnu politiku. Za sada je pozvan jedino narodni varšavski savjet, da daje pravac poljskoj politici, a poljska se vojska može ustrojiti jedino na zapovijest poljske vlade.

Ruski haos.

Stom ruske koalicione vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Rotterdam, 13. juna.

„Daily Chronicle“ javlja iz Petrograda, da će prema opštem očekivanju buduće sedmice doći do krize ruske vlade. Sigurno je, da će provizornu vlast dobiti jedno socijalističko ministarstvo.

Velika kneževina Litavska.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Krakow, 13. juna.

Socijalistički „Napred“ javlja, da osnivanje narodnog litavskog vijeća je početak proglašenja nezavisne litavske velike kneževine.

Sudbina bivšeg cara Nikole.

Kb. Stockholm, 13. juna.

Helsingforski listovi javljaju: Pošade krstarica „Diane“ i „Rossie“, kao i linijskog broda „Republike“ prijete s otvorenom silom, ako se „Nikola Romanov“ sa svojom porodicom smjesti ne odvede u kronstadsku tvrdjavu. Ruski socijaliste traže, da se bivši car progna u sibirске rudokope zlata.

Ukrainci za svoju autonomiju

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Petrograd, 13. juna.

U Kijevu osnovao se glavni stožer ukrajinske vojske, koji se odmah uputio u Petrograd, da od vlasti zatraži bezovlačno proglašenje ukrajinske autonomije, kao i organizaciju samostalne ukrajinske vojske te ukrajiniziranje cijele crnomorskog i jednog dijela baltičke mornarice.

Socijalistička stampa protiv ofenzive.

Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“;

Lugano, 13. juna.

„Corriere della Sera“ javlja iz Petrograda, da socijalistič-

ka štampa vrlo ozbiljno piše protiv ideje noveruske ofenzive. Vrlo se oštroti kritikuju namjere saveznika.

Raspad ruske vojske.
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Stockholm, 13. juna.

„Ruski Invalid“ s gorčinom kritikuje stanje ruske vojske. On piše: „S izuzetkom kozaka, koji su Kerenskova posljednja nadja, ruska je vojska jedna rastrojena banda, koja se često rakije daje potkupiti“. — „Riječ“, organ Mlukova, žali se zbog rastrojstvenog procesa na frontu, koji se ne da nikakvim protumjerama sprijeći, i koji za budućnost može imati najgore posljedice.

Ruska ofenziva zasad odložena.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“).

Stockholm, 13. juna.

Posljednji brzojav iz Petrograda potvrđuju u saglasnosti sa izvještajima iz Londona, da je smjer o ruskoj ofenzivi bar za sada odložen. — „Pravda“ osudjuje neprekidnu ratnu viku u Rusiji, zbog koje Petrogradu može zagroziti opasnost navale, jer ofenziva može lako pomoći protivniku da dodje do jeftine pobede.

Ruski vojnici ne će da nose francuska odličja.
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Stockholm, 13. juna.

Vojnici jednog ruskog puka nisu htjeli da prime podijeljenu im francusku odličju. Svoju odluku opravdavaju vojnici time, da ova odličja imaju samo jedan cilj, da pobude u ruskim vojnicima životinjske instinkte i da ih uvjere o potrebi daljnog proljevanja krvi.

Preko sto generala svrgnuto.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Zürich, 13. juna.

Iz Kijeva javljuju, da je preko sto generala svrgnuto sa svojih položaja zbog učestovanja u antrevolucionarnom pokretu.

Radnički i vojnički savjet protiv Brusilova.
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Zeneva, 13. juna.

Pariski novinstvo javlja iz Petrograda, da je radnički i vojnički savjet zaključio iz političkih razloga, da uzme najodlučnije stanovište protiv novog vrhovnog zapovjednika ruske vojske generala Brusilova.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Frankfurt, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane moramo i u našoj dobroćudnoj i prostosrdačnoj Rusiji konstatovati i čitav niz slučajeva, u kojima se ogleda užasno preziranje života i zdavljiva ratnih zarobljenika.

Postupanje sa zarobljenicima u Rusiji. — Oštiri napadi Maksima Gorkog protiv vlade.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).

Berlin, 13. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: „Novaja Žizn“, organ Maksima Gorkog, oštiro napada dosadašnju metodu, kojom se ne prestano govori o „njemačkim zverstvima“, da bi se time podstaklo ratničko raspoloženje masse. „Istina je — piše taj list — da russki zarobljenici u Njemačkoj, čije sopstveno stanovništvo pati od nemaštine, nemaju lak položaj i da naša nova vladu nije učinila mnogo, da poboljša položaj naših zarobljenih zemljaka, ali s druge strane mor

lištu bezuslovne neutralnosti. Zadnji se dogadjaji u Barceloni imaju svesti na spor između pješačta i topništva zbog raznih sistema u unapređivanju, koje postoji kod obilnih ovih vrsta oružja.

Najnovije brzopisne vijesti.

Rekrutovanje državljanina sporazumnih sila u Americi.

Kb. Rotterdam, 13. juna.

Lord Robert Cecil izjavio je u donjem domu: Američki kongres usvojio je zakon, po kome je sporazumno silama dozvoljeno, da svoje državljane u Sjedinjenim Državama rekrutuje u vojsku. Jedna britanska komisija se već bavi u Americi, da preduzme takvo dobrovoljno rekrutovanje.

Iz zaposlednjute Rumunjske.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Berlin, 13. juna.

U prkos najbezobzirnijim razaranjima, koja su izvedena pod engleskom upravom prošle jeseni, našli se izgradnja rumunjske petrolijske industrije u najpovoljnijem toku. Producija raste svakoga dana, pa je potpuno osigurana količina, koju trebaju središnje vlasti u svrhu vodjenja rata kao i za saobraćajne svrhe.

Nova engleska izborna reforma.

Kb. London, 13. juna.

U donjem domu nastavila se rasprava o novoj izbornoj reformi. Parlament se sa 149 protiv 141-glasa izjavio protiv principa srazmernog izbora.

Dogadjaji u Irskoj.

(Naročiti brzovoj „Beograd. Novina“)

Haag, 13. juna.

Prema Reuterovoj vijesti o uapšenju „Sinfoniera“ grofa Plunketa može se zaključiti, da je u Irskoj zbog toga nastalo veliko uzbudjenje, koje baš ne pruža najlepši izgled za buduću narodnu skupštinu.

Grad i okolica.

Dnevni kalendar.

Danas je četvrtak 14. jun; po starom 1. juna. Rimokatolički: Bazilij b. (kvart); pravoslavni: Muč. Justin filoz. — Sunce se radija u 4:02, a zalazi u 7:58 (po starom vremenu).

Gostovanje bečkog „Raimundtheatera“, „Njegova Visost pleše valčik“ (Hoheit tanzt Walzer). Početak u 8:30 naveče.

Kinematografi: Vojni kino (Koloseum): U 6 sati poslije podne predstava za vojnike. — C. i k. gradjanski kino (Paris): U 6 sati poslije podne predstava za gradjance.

Botanička bašta. Otvorena utorkom, četvrtkom, nedeljama i praznicima.

Ladja između Zemuna i Beograda kreće iz Beograda za Zemun od 6 sati u jutro do 9 sati naveče svakoga sata osim u 1 sat poslije podne. Polazak iz Zemuna za Beograd od 5:30 ujutro do 8:30 naveče svakoga sata osim u 12:30 poslije podne.

Casnička i činovnička kasina otvorena je do 12 sati u noći.

C. i k. vojnički dom: Citaonica, soba za pisanje i igranje, kantina. Otvoreno od 7 sati ujutro do 9 sati na veče. Slobodan pristup svakom vojniku.

Plivajuće kupatilo na Savi: Privremeno otvoreno samo odjeljenje za časnike. Do 11 sati prije podne mogu se kupati samo gospodje; poslije toga vremena gospoda.

Grand Hotel: Dnevno koncerat. Početak u 6 sati poslije podne.

Posjeta bolesnika u bolnicama: U bolnici Brčko: od 2—4 sata poslije podne. U bolnici „Brāun“: od 9:30—12 sati prije podne i od 2—4 sata poslije podne.

Lijep prilog za beogradsku sirotinju.

Gosp. Bogosav Mijajlović, trgovac iz Beograda, posao je sirotinskom odjeljenju opštine grada Beograda 100—kruna, kao svoj prilog za pomaganje sirotinje grada Beograda.

„Congregatio indicis“ utemeljena je 1571. od pape Pija V., te je već nekoliko puta reformirana: tako za Siksta V., Leona XIII. i Pija X. Nikada te reforme nisu bile bitne t. j. nisu direkte u instituciju samog „indexa“. Radilo se većinom tek o reviziji „indiciranih“ knjiga: neke stare knjige i pradavni spisi (medju njima i takvi, koji uopće više ne postoje, osim možda u egzemplarju knjižnice kongregacije) brisani su sa „indexu“, postavljeni su „moderniji“ principi, po kojima se odsele imade obavljali popis zabranjenih knjiga i sl. Treba znati da je svojedobno bila na „indexu“ na pr. i jedna rasprava „o ljevkovitom uplivu smaragda“, naučne radnje o sunčanom sustavu i t. d., pa se „index“ od vremena do vremena već zato morao revidirati, da ne postane smješan. I sadašnja reforma indeksa samo je izvanjske naravi: „congregatio indicis“ je u papinskom konzistoriju 22. marta ove godine ukinuta, a njezini su poslovi preneseni na druge kongregacije, većim dijelom na kongregaciju „sanci officii“, koja je u prošlosti i onako već preuzeila poslove kongregacije „inquisitionis haecatice pravitatis“. Koji su razlozi sklonili papu Benediktu XV., da kongregaciju indeksa kao samostalni dikasterij ukine, te da je pripoji drugim kongregacijama, nije poznato. Vjerotrovno je, da u Vatikanu tom reformom hoće da svoje izdakne smanji.

Upisivanje na ratni zajam.

Vojni glavni guverner general-pukovnik barun R hemen upisao je kod beogradске ekspoziture jednog bankovnog inštituta jednu veću svotu na ratni zajam. — Kod c. i k. okružnih zapovjedništva za Beograd-grad, za Palanku i Kragujevac upisano je na ratni zajam dosada 624.000 kruna.

Koncerat u bolnici.

Juče je umjetničko osoblie bečkog „Raimundtheatera“ na poticaj stožernog liječnika dra. B. h. m. a. c. i. k. pričuvnog bolnici „Brčko“ priredilo koncerat pod vrednim nebom, koji je našao kod mnogobrojnih bolesnika i ranjenika na veliko odobravanje. U prkos mnogostranosti u govoru i običajima slušalaca našli su umjetnici u brzo most do srdaca veselo rasploženog služiteljstva. Burno odobravanje, kojim je popraćen taj koncerat bečkih umjetnika, biće im zacijelo jedna od najlepših uspomena.

Predaja pamučnog prediva u Beogradu.

U vezi sa objavom vojne glavne gubernije, odnosno prijave svih zaliha pamučnog prediva kod trgovaca i privatnih lica, okružno zapovjedništvo Beograd-grad naredjuje da podrnuče grada Beograda, da se prijave i ima učiniti kod opštine grada Beograda prema već određenom vremenu.

Pomoć za jutri.

Priznanice za pomoć za mjesec juni i izradjene su do broja 4000, i izdaju se danas u zgradi zapovjedništva grada Beograda u Kralj Aleksandrovi ulici broj 7, u sobi broj 57.

Priznanice se izdaju samo od 3 i pol do 5 i pol sati poslije podne. Sutra dan po prijemu priznanice od 8 do 11 sati prije podne blagajna c. i. k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad isplaćuju pomoć.

Kako prilikom prijema priznanice, tako isto i prilikom primanja same pomoći na blagajni c. i. k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad, potrebno je imati uza se redarstvenu legitimaciju, radi ustanovljenja identičnosti.

Čuvajte hlebne karte!


Primjetilo se, da se u posljednje vrijeme hlebne karte od strane građanstva učestano gube i time građanstvo dolazi u nepričku, da ostaje bez istih po 10 do 20 dana. Ovim se upozoruje građanstvo, da na svoje hlebne karte-kuponе obrati najveću pažnju, da ih čuva prilikom kupovine brašna i da ih ne gubi, pošto se isti ni u kom slučaju i apsolutno nikom više neće zamjenjivati, jer izdavanjem duplikata istih daje se prilika raznim zloupotrebljama, koje se ni u kom slučaju ne mogu dozvoliti.

Na hlebne karte dolaze i poslije podne, a u 1. četvrtu poslije podne, a u 2. četvrtu poslije podne, a u 3. četvrtu poslije podne, a u 4. četvrtu poslije podne, a u 5. četvrtu poslije podne, a u 6. četvrtu poslije podne, a u 7. četvrtu poslije podne, a u 8. četvrtu poslije podne, a u 9. četvrtu poslije podne, a u 10. četvrtu poslije podne, a u 11. četvrtu poslije podne, a u 12. četvrtu poslije podne, a u 13. četvrtu poslije podne, a u 14. četvrtu poslije podne, a u 15. četvrtu poslije podne, a u 16. četvrtu poslije podne, a u 17. četvrtu poslije podne, a u 18. četvrtu poslije podne, a u 19. četvrtu poslije podne, a u 20. četvrtu poslije podne, a u 21. četvrtu poslije podne, a u 22. četvrtu poslije podne, a u 23. četvrtu poslije podne, a u 24. četvrtu poslije podne, a u 25. četvrtu poslije podne, a u 26. četvrtu poslije podne, a u 27. četvrtu poslije podne, a u 28. četvrtu poslije podne, a u 29. četvrtu poslije podne, a u 30. četvrtu poslije podne, a u 31. četvrtu poslije podne, a u 32. četvrtu poslije podne, a u 33. četvrtu poslije podne, a u 34. četvrtu poslije podne, a u 35. četvrtu poslije podne, a u 36. četvrtu poslije podne, a u 37. četvrtu poslije podne, a u 38. četvrtu poslije podne, a u 39. četvrtu poslije podne, a u 40. četvrtu poslije podne, a u 41. četvrtu poslije podne, a u 42. četvrtu poslije podne, a u 43. četvrtu poslije podne, a u 44. četvrtu poslije podne, a u 45. četvrtu poslije podne, a u 46. četvrtu poslije podne, a u 47. četvrtu poslije podne, a u 48. četvrtu poslije podne, a u 49. četvrtu poslije podne, a u 50. četvrtu poslije podne, a u 51. četvrtu poslije podne, a u 52. četvrtu poslije podne, a u 53. četvrtu poslije podne, a u 54. četvrtu poslije podne, a u 55. četvrtu poslije podne, a u 56. četvrtu poslije podne, a u 57. četvrtu poslije podne, a u 58. četvrtu poslije podne, a u 59. četvrtu poslije podne, a u 60. četvrtu poslije podne, a u 61. četvrtu poslije podne, a u 62. četvrtu poslije podne, a u 63. četvrtu poslije podne, a u 64. četvrtu poslije podne, a u 65. četvrtu poslije podne, a u 66. četvrtu poslije podne, a u 67. četvrtu poslije podne, a u 68. četvrtu poslije podne, a u 69. četvrtu poslije podne, a u 70. četvrtu poslije podne, a u 71. četvrtu poslije podne, a u 72. četvrtu poslije podne, a u 73. četvrtu poslije podne, a u 74. četvrtu poslije podne, a u 75. četvrtu poslije podne, a u 76. četvrtu poslije podne, a u 77. četvrtu poslije podne, a u 78. četvrtu poslije podne, a u 79. četvrtu poslije podne, a u 80. četvrtu poslije podne, a u 81. četvrtu poslije podne, a u 82. četvrtu poslije podne, a u 83. četvrtu poslije podne, a u 84. četvrtu poslije podne, a u 85. četvrtu poslije podne, a u 86. četvrtu poslije podne, a u 87. četvrtu poslije podne, a u 88. četvrtu poslije podne, a u 89. četvrtu poslije podne, a u 90. četvrtu poslije podne, a u 91. četvrtu poslije podne, a u 92. četvrtu poslije podne, a u 93. četvrtu poslije podne, a u 94. četvrtu poslije podne, a u 95. četvrtu poslije podne, a u 96. četvrtu poslije podne, a u 97. četvrtu poslije podne, a u 98. četvrtu poslije podne, a u 99. četvrtu poslije podne, a u 100. četvrtu poslije podne, a u 101. četvrtu poslije podne, a u 102. četvrtu poslije podne, a u 103. četvrtu poslije podne, a u 104. četvrtu poslije podne, a u 105. četvrtu poslije podne, a u 106. četvrtu poslije podne, a u 107. četvrtu poslije podne, a u 108. četvrtu poslije podne, a u 109. četvrtu poslije podne, a u 110. četvrtu poslije podne, a u 111. četvrtu poslije podne, a u 112. četvrtu poslije podne, a u 113. četvrtu poslije podne, a u 114. četvrtu poslije podne, a u 115. četvrtu poslije podne, a u 116. četvrtu poslije podne, a u 117. četvrtu poslije podne, a u 118. četvrtu poslije podne, a u 119. četvrtu poslije podne, a u 120. četvrtu poslije podne, a u 121. četvrtu poslije podne, a u 122. četvrtu poslije podne, a u 123. četvrtu poslije podne, a u 124. četvrtu poslije podne, a u 125. četvrtu poslije podne, a u 126. četvrtu poslije podne, a u 127. četvrtu poslije podne, a u 128. četvrtu poslije podne, a u 129. četvrtu poslije podne, a u 130. četvrtu poslije podne, a u 131. četvrtu poslije podne, a u 132. četvrtu poslije podne, a u 133. četvrtu poslije podne, a u 134. četvrtu poslije podne, a u 135. četvrtu poslije podne, a u 136. četvrtu poslije podne, a u 137. četvrtu poslije podne, a u 138. četvrtu poslije podne, a u 139. četvrtu poslije podne, a u 140. četvrtu poslije podne, a u 141. četvrtu poslije podne, a u 142. četvrtu poslije podne, a u 143. četvrtu poslije podne, a u 144. četvrtu poslije podne, a u 145. četvrtu poslije podne, a u 146. četvrtu poslije podne, a u 147. četvrtu poslije podne, a u 148. četvrtu poslije podne, a u 149. četvrtu poslije podne, a u 150. četvrtu poslije podne, a u 151. četvrtu poslije podne, a u 152. četvrtu poslije podne, a u 153. četvrtu poslije podne, a u 154. četvrtu poslije podne, a u 155. četvrtu poslije podne, a u 156. četvrtu poslije podne, a u 157. četvrtu poslije podne, a u 158. četvrtu poslije podne, a u 159. četvrtu poslije podne, a u 160. četvrtu poslije podne, a u 161. četvrtu poslije podne, a u 162. četvrtu poslije podne, a u 163. četvrtu poslije podne, a u 164. četvrtu poslije podne, a u 165. četvrtu poslije podne, a u 166. četvrtu poslije podne, a u 167. četvrtu poslije podne, a u 168. četvrtu poslije podne, a u 169. četvrtu poslije podne, a u 170. četvrtu poslije podne, a u 171. četvrtu poslije podne, a u 172. četvrtu poslije podne, a u 173. četvrtu poslije podne, a u 174. četvrtu poslije podne, a u 175. četvrtu poslije podne, a u 176. četvrtu poslije podne, a u 177. četvrtu poslije podne, a u 178. četvrtu poslije podne, a u 179. četvrtu poslije podne, a u 180. četvrtu poslije podne, a u 181. četvrtu poslije podne, a u 182. četvrtu poslije podne, a u 183. četvrtu poslije podne, a u 184. četvrtu poslije podne, a u 185. četvrtu poslije podne, a u 186. četvrtu poslije podne, a u 187. četvrtu poslije podne, a u 188. četvrtu poslije podne, a u 189. četvrtu poslije podne, a u 190. četvrtu poslije podne, a u 191. četvrtu poslije podne, a u 192. četvrtu poslije podne, a u 193. četvrtu poslije podne, a u 194. četvrtu poslije podne, a u 195. četvrtu poslije podne, a u 196. četvrtu poslije podne, a u 197. četvrtu poslije podne,

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripisano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera

Ljekarska pomoc.
Dentist F. B. Brill
 — Beograd.
 Makedonska ul. 5. (do Pošte).
 Amerik. Specijalista



Zube* vještacke u zlatu i u kaučku sam se u mome Ate-
 ljeu izrađuje po načinom or-
 ginalnom američkom siste-
 mu. Primam od 8—12 i 2—6.
 823-1

Kupovine i prodaje
 Na prodaju
cigle i crepa.
 Za cijenu upititi Vatrogasna
 ulica 31. 31172-8

Okasion
ZENSKIH ŠEŠIRA.
 Počev od 10.— K na vje-
 štu. Načinjeni izbor ukra-
 sa. Novi modni salon (dvo-
 riste) Sime Lazarevića,
 Kralja Milana 120. 31319-2

TEGLICE OD POMADE
 kupuje i plaća 20 fillira kom-
 nad (sa zaklopcom) Apo-
 teke Dmitrijević K. Nikolića,
 Bitoljska ulica 2. 31357-2

TRAŽI SE
 Jedna dobro očuvana šiva-
 ča mašina. Ponude Julki
 Jelkić, Plavarska ulica 48,
 Beograd. 31397-2

MODNI SALON
 Angeline Pusovjevne potre-
 buju više radnicu. Kolar-
 Čeva broj 5. II. sprat. Dro-
 gerija Guslar. 31374-3

MAŠINISTA
 za „Nafta“ motor (Bolin-
 der) potreban je. Pisemne
 ponude sa preporukom
 upravi akcionskog dru-
 štva Matarske Banje u
 Kraljevu. 31415-3

VJEŠ RADNICA
 potrebuje Olga Geller, kro-
 jačica ženskog odjela, sa
 stanom u Rajčevcu ulici
 broj 14. Stupiti mogu od-
 mah. Nagrada prema za-
 sluzi. 31384-8

Razno.
STOLICA ZA VOZANJE
 traži se za jednog teškog
 bolesnika, plaća se dobro
 javiti administraciji ovog
 lista pod „Težak bolesnik
 387“. 31372-5

PAMUKLIJASKE ROBE
 sve vrsti ima rađonica
 Milutina Živčića, Topčider-
 ska ulica broj 5. 31419-5

Dobrovoljna licitacija
 Pošto nam nije uspjelo, da
 prodamo u cijelosti trpezatu-
 i salon, to objavljujemo pošt.
 publici, da ćemo u četvrtak 14.
 ov. mjeseca u 3 s po podne
 prodavati putem licitacije po-
 jedine komade uz najnižu cij-
 enu. Isto tako i neke zaostale
 knjige, note, slike, zavjese, lu-
 ster i t. d. Žao već posjet
 moli porodica Bingulac, Zmaj
 od Nočaja 7. 31394-5

KORESPONDENCIJA.
 Jovanu Premoviću, Ze-
 neva. — Molim vas, da po-
 radite, da mi se pošalte in-
 valida za poginulog sinu
 Ristu Tošiću, vojnici 3.
 Čete, 4. bataljona, 7. pie-
 Šadijskog puka, 1. poziva,
 a za koju postoji rješenje
 u ministarstvu finansija,
 jer nemam nikakve pomo-
 ge se kerkom. Unaprijed
 blagodari Tinka Tošić, Hadži-Mustafina ulica 30.
 Beograd. 31342-8

Jovanu Premoviću, Ze-
 neva. — Molim izvestite
 me da Peru L. Josipović
 iz Lipolista, okrug podrin-
 skih, regutu 4. Čete, 1. ba-
 taljona, 6. puka, 1. poziva,
 drinske divizije, koji se
 nije nikako javio, moli za
 jedincu njegova mati Ana
 Milana Vragolić iz Coke-
 sine, srez jadranski, okrug
 podrinški, 3. Četa, 4. ba-
 taljona, 6. puka, 3. poziva,
 drinske divizije, koji se
 nije dosada javio, kao i
 da je s njim Ljubomir
 Vragolić moli brat Dragić.
 Zorka Spasojević, Šabac.
 31332-8

Jovanu Premoviću, Ze-
 neva. — Molim da izvje-
 stite moža broto Boju Po-
 popovića, vojnika 4. kadrov-
 skog puka iz sela Bukovi-
 ka, Nova Varoš, Prije-
 poljski, da smo prvu njego-
 vu kartu dobili. Svi smo
 zdravo i pozdrav šaljemo.
 Neki se javi Vojo Popović
 iz Bukovika, Nova Varoš,
 Prijeopolje. A 2573-8

G. Budimović-Kruševac

Milu Kociću, Ženeva,
 Rue Plantamour 47. Iz-
 vještaj o braći primili,
 mnogo vam blagodarim,
 izveštavate me češće o
 njima. Braču, vas, vašu
 porodicu pozdravlja Ica
 Savić, Pasja Poljana, Niš.
 B. 1243

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.



Prvo cos. kr. povlašćeno dunavsko parobrodarsko društvo.

LJETNI RED PLOVIDBE

poštanskih i putničkih parobroda.

Vrijedi od 1. svibnja 1917. do dalje naredbe.

Primjedba: Za polazak parobroda sa svim parobrodskim sta-
 nica na Dunavu sve do Beograda, a tako isto na poboč-
 nim rijekama vrijedi srednje evropsko vrijeme.

Izvadak iz društvenoga pravilnika.

U ovome redu plovilje navedena vremena označuju
 najraniji dolazak i odlazak parobroda.

Zakasnjenje ili izostanak pojedinih vožnja ne daje
 nikakovih prava na odštetu prema upravi.

Za željezničke i parobrodске veze ne jamči uprava.

I. NA DUNAVU.

Niz vodu:

Iz Passau-a u Linic: lokalna ladja dnevno do 26. maja u
 4 sata 30 min. do podne, od 27. maja do 31. avgusta
 u 5 sati 30 min. do podne, od 1. rujna do daljnog
 samo do postaje Engelhartszell, u 6 sata 35 min. do
 podne. Poštanska ladja: dnevno do daljnog u 3 sata
 po podne.

Iz Linice u Wien (Praterkal): Poštanska ladja: dnevno u 9
 sati po podne do 31. kolovoza, od 1. rujna do daljnog
 u 8 sati po podne. Brza ladja: dnevno u 10 sati
 30 min. do podne do daljnog.

Iz Wlen-a (Weissgärtner) u Pozsony: dnevno u 5 sata po
 podne do 31. kolovoza, od 1. rujna dnevno u 4 sata
 po podne.

Iz Wlen-a (Weissgärtner) u Budapeštu: dnevno u 7 sati
 Wien Praterkal " " " " 7 "

Iz Budapešta u Zemun: Beograd dnevno u 10 sati u veče.

Iz Mohacsu u Zemun: dnevno u 8 sati 35 min. do podne.¹⁾

Iz Aljmaša u Zemun: dnevno u 11 sati 50 min. do podne.

Iz Vukovara u Zemun: dnevno u 2 sata po podne.

Iz Ujvidčika u Zemun: dnevno u 5 sati 40 min. po podne.

Stiže u Zemun dnevno u 10 sati 25. min. noću.

Stiže u Beograd dnevno u 11 sati 10 min. noću.

Uz vodu:

Iz Linice u Passau: lokalna ladja dnevno do 31. kolovoza
 u 12 sati o podne, od 1. rujna do daljnog u 12 sati
 o podne samo do Engelhartszell. Poštanska ladja:
 dnevno do daljnog u 5 sati 30 min. do podne u Passau.

Iz Wlen-a (Praterkal) u Linic: Poštanska ladja: dnevno do
 daljnog u 10 sata do podne. Brza ladja: dnevno do
 daljnog u 7 sati do podne.

Iz Požuna u Wlen (Weissgärtner): dnevno u 6 sati u jutro
 (Weissgärtner).

Iz Budapešte u Wlen Praterkal: dnevno u 6 sati u veče.

Iz Beograda u Budapeštu dnevno u 5 sati u jutro.

Iz Zemuna u Budapeštu: dnevno u 5 sati 45 min. u jutro.

Iz Ujvidčika u B-Pestu: dnevno u 11 sati 5 min. prije podne.

Iz Vukovara u B-Pestu: dnevno u 4 sata 20. min. po podne.

Iz Aljmaša u B-Pestu: dnevno u 7 sati 25 min. u veče.

Iz Mohacsu u Budapeštu: dnevno u 2 sata noću!¹⁾

U Budapest stiže: dnevno u 3 sata 35 min. po podne.

1) Poštanska ladja imadu priključak na osobne vla-
 kove u Mohacsu pa Pécs.

Stiže u Mohacsu pa Pécs.

One poštanske ladje, koje plove iz Budapešte u Beograd i
 natrag imadu, izuzevi petkom kod Starog Slankameni pril-
 kujuću na ladju koja plavi između St. Slankameni i Titela.

II. NA TISI u inještvitoj službi.

Niz vodu:

Iz Szegeda u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 5 sati iz
 jutra.²⁾

Iz T-Becse u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 11 sati
 do podne.

Iz Titela u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 3 sata po-
 slike podne.

Stiže u Zemun: u srijedu, petak i nedjelju u 6 sati
 po podne.

Uz vodu:

Iz Zemuna u Titel Szeged: u srijedu, petak i nedjelju u 11
 sati noću.²⁾

Iz Titela u Szeged: u ponedjeljak, četvrtak i subotu u 2 sata
 15 min. iz jutra.

Stiže u Szeged u ponedjeljak, četvrtak i subotu u 2
 sata 15 min. po podne.

²⁾ Putnička ladja koja plavi iz Szegeda u Zemun i
 natrag pristaje kod Rezsőháza i Starog Slankameni.

ZEMUN, u travnju 1917.

Glavna agencija.

Platnenih cipela
 Sandala dječjih
 Papuća plišanih
 Papućica
 Bloke kožnih
 " gvozdeneh

Prodaje se
 na tuce i
 na par u
 radnji

Miloša Savića
 Kolarčeva ulica br. 10, Beograd.

Beogradjanima poznata
 hirurška radnja
 za izradu vještackih nogu
 i ruku, raznih utega, mle-
 dera za grbave, midera
 za trbu (Bauch-Binde), su-
 spenzora i sve ostale pred-
 mete od lekara preporučene, kao
 i sve ostale gumene artikle, na-
 lazi se sad pod firmom:

GROSS & Comp.
 Budapest VII., Kiraly utca 101 sz.

Sud c. i kr. zapovjedništva mosne brane i grada

Beograda, gradjansko odjeljenje.

№ 2198/2-1917.

Objava.

Iz posjeda beogradske fabrike Šećera njemačkog indu-
 strijskog društva A. D. u Regensburgu izgubljeni su pri zauzeću
 Beograda od savezničkih trupa iz jedne silom otvorene kase
 navodno sljedeći vrijednosni papir: 4 komada 4% srpske rente
 od 1896. u nominalnoj vrijednosti svaka po 5000 din. sa ku-
 ponima od 1.13. oktobra 1914. I numerama 1. 667.205—667.214,
 2. 681.855—681.864, 3. 679.653—679.674, 4. 685.825—685.834.

Dalje 2 komada blankoakcepta firme Škulic i Magazino-
 vić, Šabac na

D. 10.000—izdatih na 12. aprila 1914. po st. za 12.

juli 1914.

D. 7.932.65 izdatih na 12. aprila 1914. po st. za 12. juli

1914. I dva blankoakcepta Todor Jovanovića, Šabac na

D. 10.000—izdatih na 28. maja 1914. po st. za 28. av-
 gust 1914.

D. 9.610.55 izdatih na 14. maja 1914. po st. za 14. sep-
 tembra 1914.

Tekst akcepta je glasio:

1. „U Sapcu, 12. aprila 1914. god. Dinara 10.00